

**UJEDINJENE
NACIJE**



Međunarodni sud za krivično gonjenje
osoba odgovornih za teška kršenja
međunarodnog humanitarnog prava
počinjena na teritoriji bivše
Jugoslavije od 1991. godine

Predmet br. IT-04-74-T
Datum: 13. juni 2012.
Original: FRANCUSKI

PRED PRETRESNIM VIJEĆEM III

U sastavu:

sudija Jean-Claude Antonetti, predsjedavajući
sudija Árpád Prandler
sudija Stefan Trechsel
sudija Antoine Kesia-Mbe Mindua, rezervni sudija
g. John Hocking
Odluka od: 13. juna 2012.

TUŽILAC

protiv

Jadranka PRLIĆA
Brune STOJIĆA
Slobodana PRALJKA
Milivoja PETKOVIĆA
Valentina ČORIĆA
Berislava PUŠIĆA

JAVNO

**JAVNA I REDIGOVANA VERZIJA "NALOGA PO ZAHTJEVU ZA PRODUŽENJE
I IZMJENU USLOVA PRIVREMENOG BORAVKA NA SLOBODI OPTUŽENOG
SLOBODANA PRALJKA"**

Tužilaštvo:

g. Douglas Stringer

Odbrana:

g. Michael Karnavas i gđa Suzana Tomanović za Jadranka Prlića
gđa Senka Nožica i g. Karim A. A. Khan za Brunu Stojića
gđa Nika Pinter i gđa Natacha Fauveau-Ivanović za Slobodana Praljka
gđa Vesna Alaburić i g. Zoran Ivanišević za Milivoja Petkovića
gđa Dijana Tomašegović-Tomić i g. Dražen Plavec za Valentina Čorića
g. Fahrudin Ibrišimović i g. Roger Sahota za Berislava Pušića

Prijevod

PRETRESNO VIJEĆE III (dalje u tekstu: Vijeće) Međunarodnog suda za krivično gonjenje osoba odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine (dalje u tekstu: Međunarodni sud),

RJEŠAVAJUĆI po "Zahtjevu Slobodana Praljka za produženje i izmjenu uslova privremenog boravka na slobodi" koji su branioci optuženog Slobodana Praljka (dalje u tekstu: Praljkova odbrana, odnosno optuženi Praljak) podnijeli na povjerljivoj osnovi 30. maja 2012. i kojem su priložena tri povjerljiva i *ex parte* dodatka (dalje u tekstu: Zahtjev) i kojim Praljkova odbrana od Vijeća traži: 1) da optuženom Praljku produži privremeni boravak na slobodi za period od [REDIGOVANO];¹ 2) da mu [REDIGOVANO] dozvoli da [REDIGOVANO]² i 3) alternativno, traži da se optuženom Praljku produži privremeni boravak na slobodi pod istim uslovima kao što je to bilo određeno prvobitnom odlukom o privremenom puštanju na slobodu,³

IMAJUĆI U VIDU "Addendum Zahtjevu Slobodana Praljka za produženje i izmjenu uslova privremenog boravka na slobodi s povjerljivim dodatkom" koji je Praljkova odbrana podnijela na povjerljivoj osnovi 1. juna 2012. (dalje u tekstu: *Addendum*), kojim je Vijeću dostavila pismo Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske od 24. maja 2012. godine,⁴

IMAJUĆI U VIDU "Odgovor tužilaštva na Zahtjev Slobodana Praljka za produženje i izmjenu uslova privremenog boravka na slobodi" koji je Tužilaštvo podnijelo na povjerljivoj i *ex parte* osnovi 7. juna 2012. (dalje u tekstu: Odgovor)⁵ u kojem se protivi produžetku privremenog boravka na slobodi optuženog Praljka za period od

¹ Zahtjev, par. 5, 10 i 21.

² Zahtjev, par. 6, 11-14 i 16-21.

³ Zahtjev, par. 22.

⁴ Povjerljivi dodatak *Addendumu* (pismo Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske od 24. maja 2012. godine).

⁵ Vijeće napominje da je tužilaštvo 6. juna 2012. dostavilo prvu verziju (povjerljivu) i 7. juna 2012. novu verziju (povjerljivu i *ex parte*). Vijeće takođe napominje da je nova verzija bila potrebna zbog greške u formi u prvoj verziji. Shodno tome Vijeće zaključuje da je taj Odgovor dostavljen u roku koji je Vijeće zadalo u Povjerljivom i *ex parte* dodatku Odluci od 30. novembra 2011.

Prijevod

[REDIGOVANO]⁶ i izmjeni uslova privremenog boravka na slobodi koji se odnose na mjesto boravka optuženog,⁷

IMAJUĆI U VIDU "Odluku po zahtjevu za privremeno puštanje na slobodu optuženog Praljka" donijetu 30. novembra 2011. na povjerljivoj i *ex parte* osnovi (dalje u tekstu: odluka od 30. novembra 2011.) u kojoj je Vijeće odobrilo privremeno puštanje na slobodu optuženog Praljka u Zagreb, u Republici Hrvatskoj, [REDIGOVANO] i uz koju je Vijeće navelo određene uslove, konkretno one koji se odnose na mjesto boravka i nadzor,⁸

IMAJUĆI U VIDU "Odluku po zahtjevu za produženje i izmjenu uslova privremenog boravka na slobodi optuženog Slobodana Praljka" donijetu 8. marta 2012. na povjerljivoj i *ex parte* osnovi (dalje u tekstu: Odluka od 8. marta 2012.) u kojoj Vijeće odobrava produženje privremenog puštanja na slobodu optuženog Praljka u Zagrebu, u Republici Hrvatskoj, na period od [REDIGOVANO], odnosno do [REDIGOVANO], pod istim uslovima kao što je određeno u odluci od 30. novembra 2011.,⁹

UZIMAJUĆI U OBZIR da Praljkova obrana u Zahtjevu traži produženje privremenog boravka na slobodi optuženog Praljka za period od [REDIGOVANO] uz tražene izmjene, ili alternativno pod istim uslovima koji su definisani u Odluci od 30. novembra 2011.;¹⁰ da je po tom pitanju Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske ponovo dalo garancije kojima jamči povratak optuženog Praljka pred Međunarodni sud,¹¹

⁶ Odgovor, par. 1-4 i 10-13.

⁷ Odgovor, par. 1, 5-9.

⁸ Povjerljivi i *ex parte* dodatak Odluci od 30. novembra 2011.

⁹ Odluka od 8. marta 2012., str. 8 i 9. Vijeće napominje da žalba tužilaštva na tu odluku, "Žalba tužilaštva na Odluku u vezi sa zahtjevom za produženje i izmjenu uslova privremenog boravka na slobodi optuženog Slobodana Praljka" podnjeta 15. marta 2012. na javnoj osnovi još uvijek čeka na odluku Žalbenog vijeća.

¹⁰ Zahtjev, par. 21 i 22.

¹¹ Povjerljivi dodatak *Addendum* (Pismo Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske od 24. maja 2012.).

Prijevod

UZIMAJUĆI U OBZIR i to da je u Zahtjevu Praljkova odbrana tražila izmjenu njegovog mjesa boravka tokom privremenog boravka na slobodi [REDIGOVANO] i dozvolu da ide u [REDIGOVANO] i da taj zahtjev obrazlaže [REDIGOVANO] i [REDIGOVANO] razlozima,¹²

UZIMAJUĆI U OBZIR da Praljkova odbrana navodi: 1) [REDIGOVANO]¹³ i 2) [REDIGOVANO],¹⁴

UZIMAJUĆI U OBZIR da Praljkova odbrana s druge strane navodi sljedeće: 1) [REDIGOVANO];¹⁵ 2) [REDIGOVANO]¹⁶ i 3) [REDIGOVANO],¹⁷

UZIMAJUĆI U OBZIR da Praljkova odbrana alternativno traži produženje privremenog boravka na slobodi za period od [REDIGOVANO] pod istim uslovima kao što je određeno Odlukom od 30. novembra 2011.,¹⁸

UZIMAJUĆI U OBZIR da se tužilaštvo u svom odgovoru protivi produženju privremenog boravka na slobodi optuženog Praljka za [REDIGOVANO] iz razloga što zahtjev Praljkove odbrane nije opravdan budući da Praljkova odbrana samo ponovo iznosi argumente na kojima se temeljio njegov prvi zahtjev te da shodno tome Vijeće nije u mogućnosti da primjeni svoje diskreciono ovlaštenje i procijeni da li bi eventualno produženje privremenog boravka na slobodi zadovoljilo kriterijume proporcionalnosti,¹⁹

UZIMAJUĆI U OBZIR da je, između ostalog, stav tužilaštva da je po "praksi" koju je uspostavilo Vijeće i koju je potvrdilo Žalbeno vijeće privremeno puštanje na slobodu

¹² Zahtjev, par. 12-14.

¹³ Zahtjev, par. 16 i povjerljivi i *ex parte* dodatak 2 ([REDIGOVANO]).

¹⁴ Zahtjev, par. 14 i 17.

¹⁵ Zahtjev, par. 18.

¹⁶ Zahtjev, par. 18 i povjerljivi i *ex parte* dodatak 3 ([REDIGOVANO]).

¹⁷ Zahtjev, par. 17 i 18.

¹⁸ Zahtjev, par. 22.

¹⁹ Odgovor, par. 2-4.

Prijevod

optuženog praktično automatsko dok god optuženi ne prekrši uslove puštanja na slobodu; da Vijeće samo produžuje privremeni boravak na slobodi optuženog, a da ga ne primorava da se vrati u Pritvorsku jedinicu Ujedinjenih nacija (dalje u tekstu: PJUN); da na taj način Vijeće više ne procjenjuje da li bi se optuženi vratio u PJUN onda kada bi ono to naložilo; da se Vijeće ograničava na to da potvrdi kako se i dalje poštaju uslovi za privremeno puštanje na slobodu koji su određeni prije šest mjeseci, a to ni na koji način ne može zamijeniti procjenu rizika od bjekstva, da to što neko poštaje uslove privremenog boravka na slobodi nije kriterijum za procjenjivanje rizika od bjekstva i da je sa svakim produženjem privremenog boravka na slobodi Vijeću sve teže izvršiti tu procjenu.²⁰

UZIMAJUĆI U OBZIR da u vezi sa zahtjevom za promjenu mjesta boravka tužilaštvo ističe da je Vijeće već ranije, Odlukom od 8. marta 2012., odbilo identičan zahtjev Praljkove odbrane [REDIGOVANO]; da se dakle radi o zahtjevu za ponovno razmatranje čiji kriterijumi nisu ispunjeni i da razlozi [REDIGOVANO] na koje se poziva Praljkova odbrana nisu uvjerljivi,²¹

UZIMAJUĆI U OBZIR da Vijeće konstatuje da je pismom od 24. maja 2012. Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske dalo garanciju da optuženi Praljak, u slučaju da mu se produži privremeni boravak na slobodi, neće vršiti uticaj niti ugrožavati žrtve, svjedoke ili bilo koga drugog tokom privremenog boravka na slobodi te da će se vratiti u Haag na datum koji odredi Vijeće,²²

UZIMAJUĆI U OBZIR da Vijeće na osnovu izvještaja koje su poslale hrvatske vlasti u skladu s Odlukom od 30. novembra 2011. i Odlukom od 8. marta 2012. konstatuje da je optuženi Praljak poštovao uslove svog privremenog boravka na slobodi,

UZIMAJUĆI U OBZIR da Vijeće nije uvjerio argument tužilaštva prema kojem produženje privremenog puštanja na slobodu može biti faktor koji povećava rizik od

²⁰ Odgovor, par. 10-13.

²¹ Odgovor, par. 5-9.

²² Povjerljivi dodatak *Addendum* (Pismo Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske od 24. maja 2012.).

Prijevod

bjekstva optuženog;²³ da Vijeće primjećuje da tužilaštvo po tom pitanju nije pružilo nikakve dokaze ni indicije koji bi ukazivali na eventualni rizik od bjekstva optuženog Praljka,

UZIMAJUĆI U OBZIR da Vijeće smatra da su poštovanje uslova za privremeno puštanje na slobodu i garancije koje je Republika Hrvatska pružila svaki put kada je produžen privremeni boravak na slobodi dovoljni da se procijeni da li su ispunjeni uslovi po Pravilu 65 (B) Pravilnika,

UZIMAJUĆI U OBZIR da se, na osnovu gore navedenog, Vijeće uvjerilo da će se optuženi Praljak vratiti u PJUN u slučaju da mu se produži privremeni boravak na slobodi; da neće ugrožavati žrtve, svjedoke ili bilo koga drugog i da su, shodno tome, ispunjeni uslovi iz Pravila 65 (B),

UZIMAJUĆI U OBZIR da, kada je riječ o zahtjevu Praljkove odbrane za izmjenom uslova privremenog boravka optuženog na slobodi, Vijeće smatra, suprotno tvrdnjama tužilaštva,²⁴ da se ne radi o zahtjevu za ponovno razmatranje budući da se radi o novom zahtjevu za produženje privremenog boravka na slobodi te da je Vijeće dužno ispitati argumente Praljkove odbrane u kontekstu novih okolnosti,

UZIMAJUĆI U OBZIR da Vijeće u vezi s tim podsjeća da uslovi koji su određeni optuženom Praljku nemaju za cilj samo da se garantuje da on neće ugrožavati žrtve ili svjedoke i da će se vratiti u PJUN čim to Vijeće naloži, već i uklanjanje posljedica koje bi njegov boravak na slobodi mogao imati po žrtve zločina za koje se tereti u ovom predmetu²⁵ tako da ne dolazi u obzir da Vijeće odstupi od tih uslova bez dovoljno opravdanog razloga,

UZIMAJUĆI U OBZIR da Vijeće smatra da [REDIGOVANO] razlozi na koje se poziva Praljkova odbrana nisu dovoljno opravdani kako bi se odstupilo od navedenih

²³ Odgovor, par. 10-12.

²⁴ Odgovor, par. 5-9.

²⁵ Odluka od 8. marta 2012., str. 7 i 8.

Prijevod

uslova, konkretno zato što optuženi nije dokazao da liječenje koje mu je preporučeno nije moguće u Zagrebu,

UZIMAJUĆI U OBZIR da stoga Vijeće odlučuje da nije prikladno da se mijenjaju uslovi privremenog boravka na slobodi optuženog Praljka,

UZIMAJUĆI U OBZIR da shodno tome Vijeće smatra da će produženje privremenog boravka na slobodi optuženog Praljka za period [REDIGOVANO] i pod istim uslovima kao što je naloženo Odlukom od 30. novembra 2011., pogotovo kada je riječ o njegovom mjestu boravka, omogućiti Vijeću da zadrži nadzor nad pomenutim boravkom na slobodi,

IZ TIH RAZLOGA,

NA OSNOVU pravila (65) Pravilnika,

DJELIMIČNO ODOBRAVA Zahtjev,

I

NALAŽE produženje privremenog boravka na slobodi optuženog Praljka do [REDIGOVANO],

NALAŽE da uslovi privremenog boravka na slobodi utvrđeni u povjerljivim i *ex parte* dodacima 1 i 2 Odluci od 30. novembra 2011. važe, *mutatis mutandis* i za ovaj nalog,

I

ODBIJA Zahtjev u preostalom dijelu.

Prijevod

Sastavljeno na engleskom i francuskom jeziku, pri čemu je mjerodavna francuska verzija.

/potpis na originalu/
Jean-Claude Antonetti
predsjedavajući sudija

Dana 13. juna 2012.
U Haagu (Nizozemska)

[pečat Međunarodnog suda]